



Priština, 19. maj 2016. g.
Kod RUE : V_810_2016

Odbor Regulatornog ureda za energiju,

Na osnovu:

- Odredbi člana 8. stav 1 podstav 1.6, člana 14. stav 2 podstav 2.16, člana 25. Zakona o energetsom regulatoru, br. 03/L-185;
- Odredbi člana 10., 11., 13. stav 4 i 17. Zakona o energiji, br. 03/L-184;
- Odredbi člana 9. Zakona o električnoj energiji, br. 03/L-201;
- Odredbi člana 3. Pravila o principima obračuna tarifa u elektroenergetskom sektoru (Pravilo o cenama);
- Odluke Ministarskog saveta Energetske zajednice br. D/2012/MC –EnC o određivanju obavezne potrošnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine;
- Administrativnog uputstva br. 01/2013 o ciljevima za obnovljive izvore energije;
- Administrativnog uputstva br. 02/2013 o korišćenju i održavanju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije;
- Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta;
- Pravila o Šemi podrške, (za podršku proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora).

na sednici održanoj 19. maja 2016. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

- I. **UTVRĐUJU SE** podsticajne tarife (Feed-in) za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.
- II. **Podsticajne tarife (Feed-in)** važe za proizvodne kapacitete sa novom opremom (koja nije radila), dok za solarne/fotonaponske panele oprema mora biti reciklirajuća.
- III. Podsticajne tarife za solarnu fotonaponsku energiju utvrđene su prema Metodologiji za izračunavanje podsticajne tarife za solarnu fotonaponsku energiju – Izveštaj za konsultacije, izdat dana 13. oktobra 2014. godine;



- IV. Podsticajne tarife za energiju na vodu i vetar utvrđene prema Metodologiji za izračunavanje podsticajnih tarifa za energiju sa tehnologijom na vetar i male hidroelektrane – Izveštaj sa konsultacija, izdat dana 12. aprila 2016. godine;
- V. Nivo utvrđenih ciljeva za obnovljive izvore energije i primljenih u Šemu podrške je kao u sledećoj tabeli:

Kapacitet električne energije iz obnovljivih izvora energije									
Primarni izvor obnovljive energije	MW	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fotonaponska energija			3	4	6	7	8	9	10
Vetar		1.35	31.35	70	90	110	130	140	150
Nove male hidroelektrane			60	140	150	160	180	200	240
Biomasa			2	4	6	8	10	12	14

Tabela 1: Novi kapaciteti prema ciljevima za potrošnju iz obnovljivih izvora energije

- VI. Utvrđene podsticajne tarife (Feed-in) za obnovljive izvore energije su kao u sledećoj tabeli:

Nivo podsticajnih tarifa primenljivih za OIE	
Primarni izvor obnovljive energije	(€/MWh)
Fotoaponska energija	136.4
Vetar	85.0
Nove male hidroelektrane	67.47
Biomasa	71.30

Tabela 2: Podsticajne tarife primenljive za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i primljene u šemu podrške

- VII. Podsticajne tarife (Feed-in) koje su utvrđene za obnovljive izvore energije važiće za nivo ciljeva koji je postavljen u tabeli 1, i svaka izmena nivoa ciljeva OIE, može izmeniti i podsticajnu tarifu odlukom Odbora RUE.
- VIII. Ograničenja kapaciteta za prijem u šemu podrške su kao u sledećoj tabeli:

Ograničenje kapaciteta za prijem u šemu podrške	
Primarni izvor obnovljive energije	Kapaciteti MW
Fotonaponska energija	3 MW(?3 MW)
Čvrsta biomasa	14 MW(? 14MW)
Vetar	35 MW (? 35 MW)
Nove male hidroelektrane	10 MW (?10 MW)



Tabela 3: Planirani kapaciteti u MW za prijave koje će biti primljene u šemu podrške na osnovu primarnog izvora za proizvodnju obnovljive energije

- IX.** Ovom odlukom se menja stav 3 člana 11. Pravila o prijemu u šemu podrške kao što sledi: Sporazum o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije (hidroenergija i čvrsta biomasa) će važiti deset godina (10), dok će za električnu energiju proizvedene putem fotonaponskih panela, solarnu energiju i energiju proizvedenu putem vetra, sporazum važiti dvanaest (12) godina, sa cenom (podsticajna tarifa) koja je primenljiva i prihvaćena u šemi podrške.
- X.** Podsticajne tarife (tabela 2) će važiti za sve podnosiocima prijave kojima je izdata Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju i konačno odobrenje, koji su primljeni u šemu podrške RUE i koji su potpisali sporazum o otkupu električne energije, kao i za sve prijave koje su u unutar ciljeva koji su utvrđeni u (tabeli 1) ove odluke.
- XI.** Sporazumi o otkupu električne energije koji su potpisani do sada biće izmenjeni i podsticajne tarife će se primenjivati od **19. maja 2016. godine**, međutim neće se retroaktivno dobiti podsticajne tarife na osnovu ove odluke.
- XII.** Obaveštenjem o odluci o preliminarnom odobrenju, u okviru relevantne odluke RUE će utvrditi da li su ciljevi raspoloživi i da li se podnosilac prijave kvalifikuje za automatski prijem u šemu podrške.
- XIII.** U slučaju da podnosilac prijave direktno podnese zahtev za dobijanje konačnog odobrenja i podnese prijavu za prijem u šemu podrške, RUE će u okviru relevantne odluke utvrditi da li su ciljevi raspoloživi, i kvalifikuje se za automatski prijem u šemu podrške.
- XIV.** Obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju i konačno odobrenje izdato od strane RUE, a kojim se utvrđuje prijem podnosioca prijave u šemu podrške, automatski garantuje podsticajnu tarifu.
- XV.** U trenutku kada RUE izda obaveštenja o odluci o preliminarnom odobrenju i konačna odobrenja kojima su popunjeni raspoloživi ciljevi, obavestice sve ostale podnosiocima prijave o popunjavanju ciljeva, kao i o nemogućnosti da garantuje podsticajnu tarifu u skladu sa Pravilom o šemi podrške, usvojenim od strane Odbora RUE.
- XVI.** RUE će smatrati da su ciljevi popunjeni onda kada su izdata obaveštenja o odluci o preliminarnom odobrenju i konačna odobrenja za instalirani kapacitet u skladu sa Administrativnim uputstvom br. 01/2013 o ciljevima za OIE do 2020. godine. Bez obzira na godišnje ciljeve novi kapaciteti se mogu pustiti u rad za sve ciljeve koji su utvrđeni Administrativnim uputstvom br. 01/2013 za ciljeve za OIE do 2020. godine.



- XVII.** U slučajevima kada podnosilac prijave nastavi sa procedurama za dobijanje obaveštenja o odluci o preliminarnom odobrenju i konačnog odobrenja a da nije podneo prijavu za šemu podrške, RUE će u svojoj odluci navesti da podnosilac prijave nema pravo da naknadno uđe u šemu podrške.
- XVIII.** Od trenutka popunjavanja raspoloživih ciljeva, izdavanjem obaveštenja o odlukama o preliminarnom odobrenju i konačnih odobrenja po zahtevima podnosioca prijava za ulazak u šemu podrške, RUE će u relevantnim odlukama navesti da će proces za prijem u šemu podrške biti obustavljen dok se ne oslobode raspoloživi ciljevi u skladu sa Administrativnim uputstvom br. 01/2013 o OIE. RUE će za te prijave smatrati da su to prijave „na čekanju“ za prijem u šemu podrške.
- XIX.** Podnosiocu prijave kome je izdato obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju ili konačno odobrenje sa primedbom od strane RUE, u skladu sa članom 4. stav 9 Pravila o šemi podrške, rokovi propisani u Pravilu o postupku odobrenja počće da teku, ne od dana izdavanja relevantne odluke, već od dana pismenog obaveštavanja od strane RUE o uključivanju u šemu podrške.
- XX.** Od trenutka oslobađanja raspoloživih ciljeva, podnosilac zahteva će biti obavešten pismenim putem od strane RUE. U slučaju da podnosilac ima obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju za kapacitete koji su veći od oslobođenih ciljeva, podnosilac prijave će imati pravo da traži da se obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju razdvoji/modifikuje na način koju mu garantuje pravo na oslobođene ciljeve, a preostali kapacitet može i dalje, da ostane „na čekanju“ na zahtev podnosioca prijave.
- XXI.** Od trenutka oslobađanja raspoloživih ciljeva, podnosilac prijave će biti obavešten pismenim putem od strane RUE. U slučaju da podnosilac prijave ima konačno odobrenje za kapacitete koji su veći od oslobođenih ciljeva, podnosilac prijave će čekati dok se ne oslobode raspoloživi ciljevi ili će tražiti modifikaciju konačnog odobrenja. Deo preostalog kapaciteta neće ostati „na čekanju“ kao što je utvrđeno za obaveštenje o odluci o preliminarnom odobrenju u članu 4. stav 11 Pravila o šemi podrške.
- XXII.** Registar za šemu podrške će biti objavljen na elektronskom sajtu RUE i biće redovno ažuriran. Sledstveno, RUE će obaveštavati podnosiocima prijave koji se nalaze u registru prijave na čekanju prema redosledu prijave u slučaju oslobađanja raspoloživih ciljeva.
- XXIII.** Prijave koje premašuju instalirane proizvodne kapacitete iz ove odluke (tabela 3) neće biti primljene u šemu podrške, niti im sleduje podsticajna tarifa.
- XXIV.** Podsticajne tarife iz ove odluke (tabela 2) će svake godine, posle prve godine rada biti usklađene sa inflacijom. Tačni datumi načina primene inflacije utvrdiće se ugovorom o otkupu energije (UOE). Stopa inflacije utvrdiće se prema stopi promene u prethodnih 12 meseci, na nivou „cena



industrijskih proizvoda na domaćem tržištu – kapitalna dobra NACE Rev2)” indeks za 15 zemalja Evrozona (ea15), objavljenih od strane Eurostata.

- XXV.** Podnosioci prijave koji nemaju važeća odobrenja na osnovu Pravila o postupku odobrenja biće automatski isključeni iz Šeme podrške.
- XXVI.** Ovom odlukom se stavlja van snage odluke V_673_2014, od 23. decembra 2014. godine.
- XXVII.** Odluka se izdaje na albanskom jeziku i biće prevedena na srpski jezik. U slučaju neusklađenosti između verzija prevladaće verzija na albanskom jeziku.
- XXVIII.** Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i biće objavljena na zvaničnom sajtu RUE.

Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na sajtu RUE, bilo koja od ovih radnji da se desi poslednja.

Odbor RUE:

Enver Halimi, predsedavajući

Krenar Bujupi, član

Arsim Janova, član

Qemajl Mustafa, član

Besim Sejfičaj, član

Odluka se dostavlja:

- Ministarstvu za ekonomski razvoj
- Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje
- KEDS, KESCO i KOSTT
- Strankama
- Arhivi RUE